

# BATLA SEFAHLEHO SA KA

DIPESALEMA 27:8

## TSELA EO O KA RAPELANG KA YONA HORA E LENNGWE

### 1. BATLA SEFAHLEHO SA HAE KA HO BITSA LEBITSO LA MORENA (METSOTSO 5)

Baroma 15:5 Modimo ya re fang mamello le matshidiso, Phallo 34:6 Modimo ya nang le kutlwelo-bohloko, ya mosa, Tshimoloho 17:1 Modimo ya matla ohle, Tshimoloho 22:14 Morena o tla bona, Phallo 15:26 ke nna Morena, Mofodisi wa hao, Baahlodi 6:24 Morena ke kgotso, Mmikiya 4:13 Morena wa lefatshe lohle, Johanne 14:6 Jesu tsela, le nnete, le bophelo, 1 Bakorinthe 1:24 Krete ke matla a Modimo le bohlale ba Modimo, Tshenolo 7:17 Konyana e bohareng ba terone, Tshenolo 5:12 Konyana e hlabilweng, Bakolose 1:27 Tshepo ya tlotla, Esaya 11:2 Moya wa bohlale, le Moya wa kutlwisiso, Moya wa boeletsisi, le Moya o matla, Moya wa tsebo le Moya wa ho tshaba Modimo.

### 2. BATLA SEFAHLEHO SA HAE KA HO RAPELLA TSOSELETSO BOPHELONG BA HAO (METSOTSO 5)

Thapelong ipotse dipotso tse latelang:

- Ho na le sebe se sa dumellwang bophelong baka ?
- Ho na le lehloyo le ho se tshwarele motho e mong bophelong baka ?
- Ho na le ho hloka tshepo bophelong baka ?
- Ke mamela Moya o Halalelang nthong tsohle naa ?
- Ke paka ke se na dihlong ka Morena Jesu ?

### 3. BATLA SEFAHLEHO SA HAE KA HO RAPELLA METSWALLE LE BA LE LAPA BA BAHLANO (METSOTSO 5)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Rapella pholoso, hore Modimo a ba hlohonolofatse moyeng, nameng, rapella ditlhoko tsa bona.

### 4. BATLA SEFAHLEHO SA HAE HORE KGALALELO YA MODIMO E BONAHALE KEREKENG (METSOTSO 5)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

#### **BATLA SEFAHLEHO SA HAE KA BAKA LA KEREKE (METSOTSO 5)**

1. Hore kereke e kgutlele ho ba ntlo ya thapelo Esaya 56:7, Matheu 21:13
2. Hore kereke e phethahatse thomo e kgolo ya ho rera efangedi Matheu 28:18-20
3. Hore kereke e phethahatse molao o moholo, dikereke di bonahatse lerato la ho ya rera efangedi le kutlwelo bohloko ditjhabeng, le ho hlokomela ditlhoko tsa batho Matheu 22:37-40
4. Hore kereke e tshepahale lentsweng
5. Hore ho be le kutlwano kerekeng le dikerekeng tse ahelaneng: ho se be le dikarohano, boikgohomoso, mona tse ding.

#### **5. BATLA SEFAHLEHO SA HAE KA DITHLOKO TSA HAO (METSOTSO 5)**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

#### **6. BATLA SEFAHLEHO SA HAE KA HO SHEBA LE HO MAMELA (METSOTSO 5)**

Kopa Morena ho senola ntho tse ntjha ho wena, dintho tseo A batlang hore o di tsebe le ho di ela hloko. Kopa Morena ho senola thato ya Hae hammoho le maqheka a Hae ho wena. Mo kope hore a ho senolele dintho tse leng pelong ya Hae tseo a batlang hore o di rapelle. Ngola seo o utlwang Morena a ho bolella sona.

#### **7. BATLA SEFAHLEHO SA HAE KA HORAPELA LENTSWE (METSOTSO 5)**

Qala ho rapela ho tswa bukeng ya Dipesalema. Balao rapele Dipesalema 2-3 nakong tsohle ha o rapela.

#### **8. BATLA SEFAHLEHO SA HAE HO TSWELOPELE KA DINTHO TSEO LEFATSHE LE SHEBANENG LE TSONA (METSOTSO 5)**

1. Lefu la HIV/AIDS le maitshwaro a mabe, ho rekisa ka mmele.
2. Ho hola ha bahloki, tlolo ya molao. (ho hatella bahloki)
3. Bohlekefetsi ho dibaka tsohle, le dikamano tse se nang Modimo.
4. Ho hlokofatswa ha kereke mafathseng a fapaneng.
5. Dintwa, tshollo ya madi, dintwa tsa semerafe le dimilijone tsa baphaphathehi.
6. Ho hlokofatswa ha bomme le bana, ho ntsha mpa.
7. Ho khethana ho ya ka mmala, ho hloyana ka mmala le ho ikgogomosa ha merafe.

8. Boloji le ho rapela medimo esele.

**9. BATLA SEFAHLEHO SA HAE KA BAKA LA SETJHABA (METSOTSO 5)**

**Ngola mabitso a merafe e mehlano e be o a e rapella**

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_  
5. \_\_\_\_\_

1. Rapella tshollelo ya Moya o Halalelang dikerekeng
2. Rapella tsamaiso ya Efangedi dikerekeng le hore e finyelle ho ba sa finyelleheng (Mareka 16:15-19)
3. Rapella baeteledi-pele ba tshabang Modimo le ba hodileng moyeng
4. Rapella koketso ya balatedi ba tshepehang
5. Rapella ho tla ha kgotso ya Modimo le kgalalelo ya Hae ditjhabeng le mafatsheng, hore Morena a hlohonolofatse le ho fodisa ditjhaba
6. Rapella hore marena le mmuso a ineele ho Morena Jesu joalo ka Morena wa Marena (Esaya 49:7)

**10. BATLA SEFAHLEHO SA HAE BAKENG SA BAETELEDI-PELE LE BARUTI (METSOTSO 5)**

1. Rapella banna le basadi ba kgonang, ba tshabang Modimo, ba nnete, ba hloileng tjo tjo (Phallo 18:21)
2. Banna le basadi ba rapelang ba tla phahamisa matsoho a se nang molato ho se kgalefo kapo ngangisano (1Timothea 2:8)
3. Rapellang babusi ba tla hlomphang Modimo (Jeremia 3:15)
4. Rapellang baapostola, baprofeta, baefangedi, mesue le baruti hore ba tlatswe ka Moya o Halalelang le lerato la Morena Jesu, le ho rupellwa ha basabetsi mosebetsing wa tsamaiso ya Lentswe, hore Mmele wa Krete o ahwe ka hare ho rona.
5. Rapella banna le basadi hore ba bonahale hantle pele ha Modimo, ba arohanye nnete hantle, le ho ikemisetsa ho feta kwetlisong, le ho ba disebediswa tsa hlompho, tse kgethehileng tse leng bohlokwa ho Mong, ba lokele mesebetsi yohle e metle, ba qobe botho le dingangisano tse kekeng tsa ba thusa ka letho. Hore baikokobetse, ba tshepehe ba kgone ho ruta (2 Timothea 2:1-22).

**BATLA SEFAHLEHO SA HAE BAKENG SA BATJHA**

1. Rapella batjha ba rona hore ba finyelle ho batjha ba bang ka efangedi.
2. Hore batjha ba rona ba be le kamano e tiileng le Morena le boikokobetso.
3. Hore ba tshepehe le ho phela bophelo bo halalelang.
4. Hore ba sebeletse Morena le ho mo latela

5. Rapella dipelo tse lakatsang ho finyella bohle le ho hlokomela bahloli

**11. BATLA SEFAHLEHO SA HAE BAKENG SA POELANO YA BATHO LE YENA**

1. Rapella hore ditjhaba di ipolele dibe tsa bona le ho hlekefetswa ha batho ba bo bona le ditjhaba tse ding.
2. Ho poelano mafapheng ohle (mahaeng, kगतellong ya bana le basadi, diphuthehong le dikerekeng, merafeng e fapaneng, le mafatsheng ka ho fapana).
3. Rapella ho rojwa ha dikamano le mabaka a sepolotiki a senyang maphelo a batho ba bo rona.
4. Rapella hore batho ba merafe e fapaneng ba tshwarelane mahlokong ao ba fetileng ho ona.
5. Rapella hore ba hlohonofatse e mong le e mong

**BATLA SEFAHLEHO SA HAE TOKOLLONG YA BA DITLAMONG TSA BOLOI LE MEDIMO (METSOTSO 5)**

1. Rapella hore batho ba ipolele kamanong tsa boloi le ho rapela medimo.
2. Rapella hore batho ba bue phatlalatsa hore Jesu Krete a le mong ke Morena, ke Tsela, Nnete le Bophelo(1 Bakorinthe 12:3; Baroma 10:12; Johane 14:6).
3. Hore batho ba bue phatlalatsa hore Jesu ke Yena feela Mmoelanyi pakeng tsa batho le Modimo (1Timothea 2:5)
4. Hore batho ba bue phatlalatsa hore madi le sehlabelo sa Morena Jesu Krete sefapanong se lekane ho ka busetsa batho ho Modimo (Baheberu 10:19; Baefese 2:13)
5. Hore batho ba bue phatlalatsa hore Modimo ka Moya o Halaleng o tla senola medimo ya bohata (2 Bakorinthe 6:14-18)

**12. BATLA SEFAHLEHO SA HAE KA HO MO BOKA LE HO MO TUMISA (METSOTSO 5)**

Qetella nako ya hao ya thapelo ka ho mo boka le ho mo tumisa. Leboha botle bohle bo Morena a ho etseditseng bona o nke nako ho hlohonolofatsa batho bohle ba fihlang kelellong ya hao, Lebitsong la Morena Jesu Krete.

---

**Jericho Walls International Prayer Network**

Private Bag X22, Lynnwood Ridge, 0040, South Africa

Tel:+27-12-3653213, Fax:+27-12-3653214,

Prayer network: [info@jwipn.com](mailto:info@jwipn.com) / [www.jwipn.com](http://www.jwipn.com)

24/7 Prayer: [info@global24-7.org](mailto:info@global24-7.org) / [www.global24-7.org](http://www.global24-7.org)

**SEEK MY FACE - SESOTHO**

---